

En Vitou LIÉUTAUD

Au Roc de Castelano

RAZON

Dins un rode di mai roucassous de Prouvènso, sus li ribo de la gènto ribiéro de Vardoun, s'atrovo en un galant planet la viloto de Castelano, antique cap di Celte suetrian, que l'apelavon *Salinæ*, noum que subreviéu encaro dins aquéu de la capello de *Nosto-Damo de la Salan*. (1)

Es assetado just au pèd d'uno roco espetaclouso, bau gigantesc, taia dret coumo uno paret de 185 mètro d'aut, que de soun esquinasso coto de mount enca mai demasia.

Casimen à la cimo, plumacho verdejant, fresc bouquet, gisclo un verd amelié s'aubourant vèrs lou cèu dins lou vije, que l'auceliho samené un bèu jour dins uno fendasclo d'asard.

Sus aquelo roco s'ouvertouso s'enauro uno poulido capeleto en l'ounour de Nosto-Damo, que de soun sèti es noumado *Nosto-Damo dóu Roc*. (2)

Maugrat l'erto escalabrouso e redo e longo, passo gaire de jour que noun.

Uno colo castelanenco moute enjusco à-n-elo em' un prèire (3) pèr dire messo e prega pèr li vivènt e pèr li mort.

ROC DE CASTELANO

Es uno devoucioun populàri, naciounalo, que lou pople castelanen bèu emé lou la, a dins lou sang, e mantèn e mantendra longo mai. Bèn talamen que, pèr tout fiéu de Castelano, Nosto-Damo dóu Roc es l'emblème dóu nis, lou simbèu dóu fougau, lou brèu de soun istòri e l'incarnacioun dóu sòu patriau.

Pretouca d'aquéli sentimen, proun requisit à l'ouro d'aro, un jour que me capitave dins aquéli cartié, vouguère faire lou Castelanen, e, roumiéu voulountous, escala enjusco à l'autourouso capello. Escalo qu'escalaras! Mai uno fes sus lou rente, de que veguère?

Un espantamen que m'atupigué, m' esmaié e qu'à peno se me n'en pode reveni.

Amount, garamount, apereilamoundaut darrié, i pèd de la benesido capeleto, sus la faudo dóu roucas, empega dins un entrevau de mount, s'estendié larg, mut, sec, endurmi dins la mort, lou cadabre d'uno vilo coumo en ges de part n'ai jamai get vist, Poumpèi descouneigu de l'Age-Mejan.

Au bèu mitan, uno esplendido glèiso, bard daura pèr lou soulèu prouvensau, — coume li mounje sanvitourian de Marsiho n'en samenéron tant de pertout i siècle desen e voungen.

À soun entour, quau saup quant d'oustau, d'oustalas, d'oustaloun, d'oustalet
abousouna, derruna, esbarboula, enfrumina, desparti pèr plasso, carrièro e cantoun,
gardant amudi, souto si clapié grisas, l'amo di generacioun passado.